

154. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim

## UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na prvoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2000. godini, dana 16. marta 2000. godine.

Broj: 01-659/2  
Podgorica, 17. marta 2000. godine

Predsjednik Republike Crne Gore,  
**Milo Đukanović**, s.r.

## ZAKON

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

#### Član 1

U Zakonu o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98 i 17/98) član 11 mijenja se i glasi:

"Pravo da bira i da bude biran za poslanika ima građanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života, koji je poslovno sposoban i koji ima prebivalište na teritoriji Republike najmanje 24 mjeseca prije dana održavanja izbora.

Pravo da bira i da bude biran za odbornika ima građanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života, koji je poslovno sposoban, koji ima prebivalište na teritoriji Republike najmanje 24 mjeseca prije dana održavanja izbora i koji ima prebivalište na teritoriji opštine, kao izborne jedinice, najmanje 12 mjeseci prije dana održavanja izbora".

#### Član 2

U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:

"Organi za sprovođenje izbora rade na osnovu zakona".

U istom članu stav 4 mijenja se i glasi:

"Državni organi, organi lokalne samouprave, drugi organi i organizacije dužni su da pružaju stručnu i tehničku pomoć organima za sprovođenje izbora i da im dostavljaju podatke potrebne za rad".

#### Član 3

U članu 20 stav 1 poslije riječi "pravo" stavlja se tačka, a ostali tekst do kraja stava briše se.

U istom članu stav 2 briše se.

#### Član 4

U članu 22 stav 2 riječi: "u skladu sa pravilima ponašanja" zamjenjuju se riječima: "na osnovu Zakona i pravila".

U istom članu stav 4 briše se.

#### Član 5

U članu 25 stav 1 mijenja se i glasi:

"Opštinsku izbornu komisiju čine: predsjednik, sekretar i pet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste".

U istom članu poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

“U stalni sastav opštinske izborne komisije obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione partije u odgovarajućoj skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

#### Član 6

U članu 26 stav 1 riječi: "u roku od 48 časova od časa" zamjenjuju se riječju "danom".

#### Član 7

Poslije člana 26 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 26a

U slučaju da se izbori za izbor odbornika i poslanika sprovode istovremeno, podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika ima pravo da odredi svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav opštinskih organa za sprovođenje izbora, iako nije podnosilac liste za izbor odbornika”.

#### Član 8

U članu 27 stav 1 tačka 15) briše se.

#### Član 9

U članu 30 stav 1 mijenja se i glasi:

"Republičku izbornu komisiju čine: predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste”.

U istom članu poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"U stalni sastav Republičke izborne komisije obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione partije u Skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova”.

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

#### Član 10

U članu 31 stav 1 riječi: "u roku od 48 časova od časa" zamjenjuju se riječju "danom".

#### Član 11

U članu 35 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

"Birački odbor čine predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

U stalni sastav biračkog odbora obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione partije u odgovarajućoj skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova”.

U istom članu dodaje se stav 7 koji glasi:

"Rješenje o imenovanju biračkih odbora opštinska izborna komisija dostavlja svim podnosiocima potvrđenih izbornih lista, u roku od 48 časova od dana donošenja rješenja”.

#### Član 12

U članu 36 stav 1 riječi: "u roku od 48 časova od časa" zamjenjuju se riječju "danom".

#### Član 13

U članu 37 stav 1 poslije riječi "mjestu" stavlja se tačka, a ostali tekst do kraja stava briše se.

#### Član 14

U članu 38 stav 2 poslije riječi "zakonom" stavlja se tačka, a ostali tekst do kraja stava briše se.

#### Član 15

U članu 39 stav 4 riječ "slobodno" briše se.

#### Član 16

U članu 41 stav 1 riječi: "jugoslovensko, odnosno crnogorsko" zamjenjuju se riječima: "crnogorsko, odnosno jugoslovensko".

#### Član 17

Član 45 briše se.

#### Član 18

U članu 46 stav 1 riječi: "najkasnije 20 dana" zamjenjuju se riječima: "najkasnije 25 dana".  
U istom članu u stavu 2 poslije tačke 5) dodaje se nova tačka koja glasi:

"6) odluka nadležnog organa političke stranke kojom je verifikovao izbornu listu".

#### Član 19

U članu 49 stav 3 riječi: "10 dana" zamjenjuju se riječima: "15 dana".

#### Član 20

U članu 53 stav 1 mijenja se i glasi:  
"Radio-televizija Crne Gore obavezna je da u toku izborne propagande besplatno, na način i pod uslovima kojima se obezbjeđuje ravnopravan položaj, oglašava najavu svih promotivnih skupova podnosioca izbornih lista za izbor poslanika, odnosno odbornika".

U istom članu u stavu 2 poslije riječi "poslanika" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno odbornika".

#### Član 21

U članu 65 stav 2 riječi: "petnaest dana" zamjenjuju se riječima: "20 dana".

#### Član 22

U članu 66 stav 1 mijenja se i glasi:  
"Biračko mjesto određuje se za glasanje najviše do 1000 birača".

#### Član 23

U članu 67 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Obaveza iz stava 1 ovog člana odnosi se i na birače koji se nalaze na odsluženju vojnog roka, odnosno koji izvršavaju obavezu u jedinicama ili ustanovama Vojske Jugoslavije".  
Dosadašnji št. 2, 3 i 4 postaju št. 3, 4 i 5.

#### Član 24

U članu 68 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:  
"Organ lokalne samouprave iz stava 1 ovog člana dostavljanje obavještenja o izborima biračima vrši putem dostave na adresu stanovanja".  
Dosadašnji stav 2 koji postaje stav 3 mijenja se i glasi:  
"Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži: dan i vrijeme održavanja izbora, broj i adresu biračkog mjesta na kome se glasa i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spika".

#### Član 25

U članu 70 stav 1 riječi: "7,00 časova" zamjenjuju se riječima: "8,00 časova", a riječi: "20,00 časova" zamjenjuju se riječima: "21,00 čas".  
U istom članu dodaje se novi stav 3 koji glasi:  
"Ako se u toku glasanja naruše pravila iz št. 1 i 2 ovog člana, birački odbor se raspušta i glasanje na tom biračkom mjestu ponavlja".

#### Član 26

U članu 71 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:  
"Pripadniku policije i drugom uniformisanom licu nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje.  
Izuzetno od stava 2 ovog člana, predsjednik biračkog odbora, na osnovu prethodne saglasnosti biračkog odbora, može pozvati pripadnika policije na dužnosti na biračko mjesto, ako je na tom biračkom mjestu narušen red i mir".  
U istom članu dosadašnji stav 2 briše se, a stav 3 postaje stav 4.

#### Član 27

Poslije člana 73 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 73a

Glasački listić štampa se tako da ima dva

dijela, i to kontrolni kupon, odnosno odrezak glasačkog listića na kojem se nalazi jedinstveni serijski broj i glasački listić.  
Jedinstveni serijski broj ne smije biti odštampan na glasačkom listiću. Kontrolni kupon, odnosno odrezak glasačkog listića i glasački listić odvojeni su perforacijom.  
Raspon serijskih brojeva na kontrolnom kuponu odgovara broju birača upisanih u birački spisak, s tim što se broj glasačkih listića po redoslijedu serijskih brojeva na kontrolnom kuponu određuje za svako biračko mjesto u određenoj izbornoj jedinici.  
Kontrolni kupon glasačkog listića štampa se, po širini, najviše do jedne polovine širine glasačkog listića".

#### Član 28

U članu 74 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:  
"Broj rezervnih glasačkih listića utvrđuje se najviše do 3% od ukupnog broja birača u odgovarajućoj izbornoj jedinici.  
Serijski brojevi na kontrolnim kuponima rezervnih glasačkih listića određuju se u rasponu od prvog narednog serijskog broja iza ukupnog broja birača u odgovarajućoj izbornoj jedinici do serijskog broja koji je identičan zbiru ukupnog broja birača i broja rezervnih glasačkih listića u odgovarajućoj izbornoj jedinici".  
Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.  
U dosadašnjem stavu 4 koji postaje stav 6 druga rečenica: "Pečat nadležne izborne komisije stavlja se i na poledini glasačkog listića.", briše se.

## Član 29

U članu 75 stav 2 mijenja se i glasi:  
"Izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima birački odbor, najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora".

## Član 30

U članu 77 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:  
"Otvaranje omota sa izbornim materijalom i otvaranje koverti sa glasačkim listićima vrši opštinska izborna komisija u stalnom sastavu, u prisustvu ovlaštenog predstavnika podnosioca zahtjeva za uvid u izborni materijal.  
Nakon izvršenog uvida u izborni materijal, izborni materijal se pakuje i pečatira na način utvrđen u članu 91 ovog zakona".  
Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 4 i 5.  
U istom članu poslije stava 5 dodaje se novi stav 6 koji glasi:  
"Uvid u izborni materijal i njegovo fotokopiranje, nakon isteka roka iz stava 5 ovog člana, može ostvariti parlamentarna stranka na osnovu podnijetog zahtjeva".

## Član 31

U članu 78 stav 2 broj "60" zamjenjuje se brojem "90".

## Član 32

Poslije člana 78 i podnaslova "3. Glasanje" dodaje se novi član koji glasi:

### "Član 78a

Prije otvaranja biračkog mjesta, birački odbor žrijebom određuje člana biračkog odbora u stalnom sastavu koji, u prisustvu ostalih članova biračkog odbora, vrši vidno oštećenje pečata biračkog odbora, na način što zarezuje ili sagorijeva plamenom gumenu matricu pečata, kojim se glasački listići na poleđini, na za to određenom mjestu, pečatiraju neposredno prije predaje glasačkog listića biraču.  
Člana biračkog odbora u stalnom sastavu, koji vrši pečatiranje glasačkih listića, određuje birački odbor žrijebom.  
Oštećeni pečat biračkog odbora ne stavlja se na kontrolni kupon glasačkog listića. Glasajući listići obavezno su složeni prema redosledu serijskih brojeva na kontrolnom kuponu i prema tom redosledu izdaju se biračima prilikom glasanja".

## Član 33

U članu 79 ispred stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:  
"Glasačka kutija mora biti prozirna".  
Dosadašnji st. 1, 2, 3 i 4 postaju st. 2, 3, 4 i 5.

## Član 34

U članu 80 stav 1 mijenja se i glasi:  
"Birač saopštava biračkom odboru svoje ime i prezime, a ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom, ukoliko sadrže matični broj ili broj lične karte, dokazuje svoj identitet".

## Član 35

U članu 82 stav 3 mijenja se i glasi:

"Birač sam presavija popunjeni glasački listić tako da se ne vidi kako je glasao, a da pri tome ostane slobodan kontrolni kupon, nakon čega, držeći u ruci presavijeni glasački listić, odlazi do glasačke kutije i omogućava, žrijebom određenom članu biračkog odbora, a u slučaju potrebe, članu koga odredi birački odbor, da na perforiranom mjestu odvoji kontrolni kupon od glasačkog listića. Birač potom stavlja glasački listić u odgovarajuću glasačku kutiju i napušta biračko mjesto".

U istom članu poslije stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:  
"Član biračkog odbora iz stava 3 ovog člana obavezan je da odvojene kontrolne kupone slaže po redoslijedu serijskih brojeva i da ih čuva na način propisan pravilima koje donosi Republička izborna komisija".

#### Član 36

Član 83 mijenja se i glasi:  
"Od dana sastavljanja ovjerenog izvoda iz biračkog spiska za svako biračko mjesto, do dana održavanja izbora, kao i na dan izbođa, ne mogu se vršiti nikakve promjene u izvodima iz biračkih spiskova.  
Ako se postupi suprotno odredbi stava 1 ovog člana, birački odbor se raspušta i glasanje na tom biračkom mjestu ponavlja".

#### Član 37

U članu 84 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:  
"Glasanje za birača iz stava 1 ovog člana ne može obaviti član biračkog odbora, ni opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste".  
Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

#### Član 38

Član 86 briše se.

#### Član 39

U članu 89 poslije stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:  
"Nakon toga birački odbor utvrđuje broj kontrolnih kupona odvojenih od glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji se pečati".  
U istom članu poslije stava 4 koji postaje stav 5 dodaje se novi stav 6 koji glasi:  
"Podatke iz st. 2, 3 i 4 ovog člana birački odbor unosi u zapisnik prijê otvaranja glasačke kutije".  
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4, a st. 5 i 6 postaju st. 7 i 8.  
U istom članu u stavu 7 koji postaje stav 9 nakon riječi: "koji su glasali" dodaju se riječi: "ili ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja kontrolnih kupona ili ako se utvrdi postojanje dva ili više kontrolnih kupona sa istim serijskim brojem ili serijskim brojem koji ne pripada tom biračkom mjestu".

#### Član 40

Član 91 mijenja se i glasi:  
"Neupotrijebljene, nevažeće i važeće glasačke listiće birački odbor stavlja u posebne koverte na kojima stoji oznaka sadržaja i koje se pečatiraju, a potom, cijeli izborni materijal (zapisnik o radu, izvod iz biračkog spiska, glasačke listiće, kontrolne kupone odvojene od glasačkih listića, pečat biračkog odbora, kao i ostali izborni materijal) stavlja u jedan koverat koji se pečatira.  
Po utvrđivanju rezultata glasanja, birački odbor će, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 12 časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti opštinskoj izornoj komisiji izborni materijal iz stava 1 ovog člana".

#### Član 41

U članu 101 stav 1 tačka 5) riječi: "jugoslovenskog, odnosno crnogorskog" zamjenjuju se riječima: "crnogorskog, odnosno jugoslovenskog".

#### Član 42

Poslije člana 111 dodaje se novo poglavlje i sedam novih članova koji glase:

"DŽIa - POSMATRAČI IZBORA

#### Član 111 a

Ovlašćeni predstavnici domaćih nevladinih organizacija, registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda i prava, mogu pratiti tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora, u skladu sa ovim zakonom.

#### Član 111 b

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Republičkoj izbornoj komisiji, koja u roku od 48 časova od prijema prijave, izdaje službena ovlašćenja ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.

Prijava iz stava 1 ovog člana sadrži naziv organizacije, dokaz o upisu u registar, broj i sastav predstavnika posmatrača.

Prijave se podnose najkasnije pet dana prije dana glasanja.

#### Član 111 v

Ovlašćeni predstavnici stranih država i odgovarajućih međunarodnih organizacija i nevladinih institucija, registrovanih za praćenje izbora i praćenje ostvarivanja biračkog prava, mogu pratiti tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

#### Član 111 g

Zainteresovani strani posmatrači iz člana 111 v ovog zakona, prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu inostranih poslova Republike Crne Gore, najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora.

Prijava iz stava 1, ovog člana sadrži: naziv države iz koje posmatrač dolazi, naziv organizacije, dokaz o upisu u registar, broj i sastav predstavnika i vrijeme boravka.

Ministarstvo inostranih poslova, narednog dana po prijemu prijave, dostavlja prijavu Republičkoj izbornoj komisiji.

Republička izborna komisija u roku od 48 časova od dana prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora, ili odbija svojim rješenjem izdavanje ovlašćenja.

#### Član 111 d

Licima iz člana 111 a i 111 v ovog zakona Republička izborna komisija izdaje identifikacionu karticu u koju se unosi ime, prezime, naziv zemlje iz koje dolazi i naziv organizacije i institucije kojoj pripada.

Lice kome je izdata identifikaciona kartica dužno je da je nosi na vidnom mjestu.

#### Član 111 đ

Organi za sprovođenje izbora su dužni da stranom i domaćem posmatraču omoguće praćenje toka izbora i rada organa za sprovođenje izbora.

Birački odbor u zapisniku konstatuje prisustvo posmatrača na biračkom mjestu.

#### Član 111 e

Republička izborna komisija na predlog organa za sprovođenje izbora, može oduzeti ovlaštenje ili identifikacionu karticu licu koje je izdata, ukoliko se ne pridržava pravila o održavanju reda na biračkom mjestu, odnosno pravila o radu organa za sprovođenje izbora".

#### Član 43

U članu 114 stav 2 mijenja se i glasi:  
"Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da sa podnosiocima izbornih lista, u roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora, utvrde uslove i način korišćenja sredstava iz stava 1 ovog člana".

#### Član 44

U članu 115 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:  
"Kaznom zatvora od tri godine kazniće se za krivično djelo ko za predstavljanje, popularisanje ili napadanje određene izborne liste naredi korišćenje ili koristi vojsku, vojne organe, organe unutrašnjih poslova, pravosudne i državne organe i opremu ovih organa, kao i zaposleni u ovim organima i druga lica koja rade za ove organe ili sa njima saraduju, ako izvršavaju ovakva naređenja.  
Ako krivično djelo iz stava 3 ovog člana izvrši predsjednik Republike, predsjednik Skupštine, predsjednik i članovi Vlade, predsjednik i sudije Ustavnog suda, predsjednik i sudije Vrhovnog suda, državni tužilac i njegovi zamjenici, kao i odgovarajući funkcioneri u Saveznoj Republici Jugoslaviji kazniće se kaznom zatvora do pet godina".

#### Član 45

Poslije člana 120 dodaje se novi član koji glasi:

#### "Član 120a

Na izborima za odbornike u skupštine opština Podgorica i Herceg Novi, koji će se održati 11. juna 2000. godine, korišće se optički čitači spreja.  
Način korišćenja spreja iz stava 1 ovog člana utvrdiće se propisom Republičke izborne komisije".

#### Član 46

Skupštine opština imenovaće opštinske izborne komisije najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
Izuzetno od stava 1 ovog člana, Skupština opštine Podgorica i Skupština opštine Herceg Novi imenovaće opštinske izborne komisije najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.  
U roku iz stava 2 ovog člana imenovaće se Republička izborna komisija.

#### Član 47

Republička izborna komisija donijeće propise i propisati obrasce za izvršavanje ovog zakona u roku od 15 dana od dana njenog imenovanja.

#### Član 48

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Skupštine Republike Crne Gore da utvrdi prečišćeni tekst ovog zakona.

#### Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".



